

# URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI



Crna Gora  
Prijestonica Cetinje

Adresa: Baja Pivljanina 2  
81250 Cetinje, Crna Gora  
Tel: +382 41 231 720  
Mob: +382 67 263 445  
e-mail: [sekretarijat.upzs@ Cetinje.me](mailto:sekretarijat.upzs@ Cetinje.me)

[www.cetinje.me](http://www.cetinje.me)

**Sekretarijat za uređenje prostora  
i zaštitu životne sredine**

Broj: 05-332/23-740

Cetinje, 17.01.2024.godine

**INVESTITOR:**

**SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I ODRŽIVI  
RAZVOJ PRIJESTONICE CETINJE**

**OBJEKAT:**

Izgradnja nove ulice u naselju Pod Granicom, paralelna sa Vučedolskom ulicom

**KAT. PARCELE:**

Kat. parcele i djelovi kat. parcela br. 4705/2, 4711/4, 4686/2, 3931/2, 3931/1, 3933/1, 3933/2, 4686/1, 3943, 3937/3, 3938/3, 3941, 3942, 3949/3, 3949/4, 3949/6, 3957/1, 3957/2, 3952, 3958, 4025, 4019/2, 4021/1, 4021/5, 4021/6, 4019/1, 4013/2, 4013/3, 4011, 4008/1, 4008/2, 4008/3, 4008/4, 4004, 4003, 4001, 4002, 4664/1, 4016/2, 4016/3, 4016/5 i 4016/6 K.O. Cetinje I

**PLANSKI DOKUMENT:**

DUP „Gruda – Donje Polje (Zona D)“, Cetinje  
(„Sl.list CG – op. broj“ 18/12).

- Izgradnja predmetne lokalne saobraćajnice zahvata prostor u okviru DUP-a „Gruda – Donje Polje (Zona D)“, Cetinje, u dužini od ≈490m. Shodno navedenom planskom dokumentu, saobraćajnice su definisane koordinatama tačaka osovine i poprečnim presjekom.
- Predmetna saobraćajnica zahvata djelove kat. parcela br.: 4705/2, 4711/4, 4686/2, 3931/2, 3931/1, 3933/1, 3933/2, 4686/1, 3943, 3937/3, 3938/3, 3941, 3942, 3949/3, 3949/4, 3949/6, 3957/1, 3957/2, 3952, 3958, 4025, 4019/2, 4021/1, 4021/5, 4021/6, 4019/1, 4013/2, 4013/3, 4011, 4008/1, 4008/2, 4008/3, 4008/4, 4004, 4003, 4001, 4002, 4664/1, 4016/2, 4016/3, 4016/5 i 4016/6 K.O. Cetinje I.
- Podaci koordinata tačaka i poprečni presjeci su prikazani u prilogu *Plana saobraćaja*, a planirani poprečni presjek je **E-E**, širine kolovozne trake 5.5m i trotoarom širine 1.5m.
- Koordinate tačaka i tjemena novoplanirane saobraćajnice po planu saobraćaja DUP „Gruda – Donje Polje (Zona D)“, Cetinje su:

X	Y
A25 6576968.40	4693438.49
A29 6576842.85	4693710.58
A82 6576981.78	4693669.66
A83 6577008.62	4693597.25

X	Y
At112 6576928.23	4693768.41
At113 6576971.96	4693696.51
At114 6577009.23	4693595.99
At115 6577019.48	4693560.81

A85 6577028.23 4693539.69  
A86 6576999.64 4693441.33

At116 6577052.53 4693481.05  
At117 6576986.82 4693431.70

- Koordinate tačaka parcelacije novoplanirane saobraćajnice po planu parcelacije, regulacije i UTU DUP-a „Gruda – Donje Polje (Zona D)“, Cetinje su:

X	Y	X	Y		
2199	6577038.43	4693476.03	2236	6577025.05	4693536.28
2200	6577038.53	4693475.91	2237	6577027.47	4693530.42
2201	6577037.58	4693475.13	2238	6577032.51	4693518.28
2202	6577005.12	4693450.76	2240	6577042.67	4693493.75
2203	6576995.15	4693443.28	2426	6576968.22	4693707.63
2204	6576980.60	4693439.23	2430	6576963.38	4693715.91
2205	6576972.99	4693446.86	2431	6576961.99	4693718.20
2014	6576968.54	4693427.13	2451	6576952.01	4693734.60
2015	6576977.37	4693431.11	2452	6576946.95	4693742.92
2016	6576995.02	4693433.35	2453	6576940.21	4693750.84
2017	6577002.56	4693431.84	2466	6576930.49	4693756.56
2400	6576972.93	4693669.02	2467	6576900.60	4693753.02
2401	6576972.36	4693670.41	2468	6576849.66	4693718.51
2402	6576974.89	4693676.12	2469	6576848.82	4693719.75
2403	6576974.73	4693676.57	2470	6576842.53	4693721.01
2404	6576966.96	4693694.88	2391	6576983.15	4693673.92
2405	6576958.11	4693711.11	2392	6576981.30	4693678.97
2406	6576956.83	4693713.21	2393	6576973.54	4693697.36
2408	6576945.73	4693731.45	2363	6577014.82	4693600.74
2409	6576940.97	4693739.29	2364	6577009.10	4693603.79
2410	6576904.53	4693747.22	2365	6577005.41	4693613.21
2411	6576898.56	4693743.18	2366	6577004.48	4693615.54
2414	6576874.05	4693726.58	2367	6576997.70	4693634.08
2415	6576851.48	4693711.29	2368	6576994.36	4693643.23
2416	6576849.95	4693705.60	2369	6576991.03	4693652.34
2319	6576999.02	4693597.83	2370	6576987.86	4693661.03
2320	6576998.78	4693599.31	2371	6576984.47	4693670.30
2321	6577001.47	4693604.05	2284	6577035.51	4693545.40
2322	6576998.60	4693611.32	2285	6577027.53	4693548.58
2323	6576998.20	4693612.33	2286	6577026.21	4693551.76
2324	6576997.54	4693614.14	2287	6577022.43	4693561.61
2326	6576991.09	4693631.80	2288	6577019.07	4693572.07
2329	6576987.78	4693640.84	2289	6577017.16	4693578.62
2330	6576984.55	4693649.69	2290	6577013.72	4693590.41
2332	6576980.54	4693660.65	2291	6577017.45	4693596.71
2333	6576975.93	4693662.69	2195	6577008.18	4693436.07
2334	6576975.37	4693664.07	2196	6577009.00	4693444.92
2225	6577001.55	4693593.68	2241	6577041.78	4693469.53
2226	6577001.79	4693592.20	2242	6577050.57	4693484.03
2227	6577006.82	4693589.05	2243	6577049.13	4693496.43
2228	6577007.10	4693588.11	2244	6577044.26	4693508.19
2229	6577010.44	4693576.63	2246	6577041.15	4693515.69
2230	6577012.35	4693570.11	2248	6577033.47	4693534.23
2231	6577015.67	4693559.75	2249	6577036.06	4693540.71
2232	6577019.74	4693549.08			
2233	6577023.28	4693540.55			

- Kolovoz kod svih saobraćajnica izvesti sa zastorom od asfalta. Oivičenje kolovoza raditi od betonskih ivičnjaka 20/24 cm. Na pješačkim prelazima oivičenja raditi od upuštenih (oborenih) ivičnjaka ili bez oivičenja i rampama za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u skladu sa *Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom*. Trotoare, posebne pješačke staze i platoe raditi sa zastorom nekog prirodnog materijala po izboru projektanta. Parkinge raditi sa zastorom od betonskih elemenata ili betona a oivičenja od betonskih ivičnjaka 18/24cm ili 20/24cm.
- Glavnim projektom obuhvatiti izradu podloge, zastora kolovoza i trotoara, ugradnju instalacije i opreme javne rasvjete, kao i vodovodne i kanalizacione (atmosferske i fekalne), elektro i TK instalacije. Duž javnih puteva, potrebno je obezbijediti infrastrukturu za prikupljanje i kontrolisano odvođenje atmosferskih voda.
- Na dijelu planirane izgradnje saobraćajnice predvidjeti odgovarajuću novu rasvjetu, poštujući osnovna mjerila kvaliteta osvjetljenja. Javno osvjetljenje kao sastavni dio urbanističke cjeline projektovati tako da zadovolji i urbanističke i saobraćajno-tehničke zahtjeve. Pri planiranju osvjetljenja saobraćajnica i ostalih površina mora se osigurati minimalno osvjetljenje, koji će obezbijediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i u tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvjetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvjetljenja:
  - nivo sjajnosti kolovoza;
  - podužna i opšta ravnomernost sjajnosti;
  - ograničavanje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i
  - vizuelno vođenje saobraćaja.

Po važećim preporukama CIE (Publikation CIE 115,1995. god.), sve saobraćajnice za motorni i mješoviti saobraćaj su svrstane u pet svjetlotehničkih klasa, M1 do M5, a u zavisnosti od kategorije puta i gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobraćaja (semafora, saobraćajnih znakova) i sredstava za odvajanja pojedinih učesnika u saobraćaju. Sljedeća tabela daje vrijednosti pobrojanih svjetlotehničkih parametara koje još uvijek obezbjeđuju dobru vidljivost dobar vidni komfor:

Svijetlotehnička klasa	L <sub>sr</sub> minimalno (cd/m <sup>2</sup> )	U <sub>0</sub> minimalno (L <sub>min</sub> /L <sub>sr</sub> )	U <sub>1</sub> minimalno (L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub> )	T1 minimalno (%)	SR minimalno (E <sub>ex</sub> /E <sub>in</sub> )
M1	2.00	0.40	0.70	10	0.50
M2	1.50	0.40	0.70	10	0.50
M3	1.00	0.40	0.50	10	0.50
M4	0.75	0.40	nema zahtjeva	15	nema zahtjeva
M5	0.50	0.40	nema zahtjeva	15	nema zahtjeva

Što se tiče vizuelnog vođenja saobraćaja, ne postoje numerički pokazatelji za njegovo vrednovanje.

Pri izradi glavnih projekata osvjetljenja saobraćajnica ulice će biti svjetlotehnički klasifikovane, a na raskrsnicama svih saobraćajnica postići svjetlotehničku klasu za jedan stepen veću od samih ulica koje čine raskrsnicu.

Kod pješačkih staza i parkinga, unutar područja plana, obezbijediti srednju osvjetljenost od 20lx, uz minimalnu osvjetljenost od 7.5lx.

Rasvjeta saobraćajnica definisana je u zavisnosti od kategorije saobraćajnica na sljedeći način:

Glavne saobraćajnice su osvijetljene postavljanjem metalnih stubova visine 10-12m sa svjetilkama čiji izvor svjetlosti je natrijum visokog pritiska (NaVT), snage prema fotometrijskom proračunu.

Osvjetljenje svih internih saobraćajnica kao i parkinga, pješačkih staza i šetališta je planirano sa kandelaberskim i metalnim stubovima visine 5m sa svjetiljkom čiji je izvor svjetlosti natrijum visokog pritiska ili metalhalogenih izvora svjetlosti snage prema fotometrijskom proračunu. Broj svjetiljki biće određen glavnim projektima kao i tačan tip. Pri izboru stubova i svjetiljki potrebno je voditi računa da se dionice ovih saobraćajnica uz područje plana ne mogu posmatrati nezavisno od ostalog dijela tih saobraćajnih pravaca.

- Projektom prikazati postojeću infrastrukturnu instalaciju (vodovod, kanalizacija, elektro i TK instalacija). Po zahtjevima i potrebama preduzeća koja održavaju navedenu mrežu projektovati lokacije za tzv. kablovice na mjestima presijecanja saobraćajnice.
- Prilikom projektovanja koristiti kote date planom, uskladiti ih sa postojećim priključnim saobraćajnicama, poštujući sve standarde za projektovanje ove vrste objekata.
- Prilikom projektovanja voditi računa o klimatskim karakteristikama ovog područja (obilne padavine).
- „Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova, u skladu sa standardima MEST EN 1988-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1988-1/NA, kako bi se obezbijedili da su: ljudski životi zaštićeni, oštećena ograničena, objekti od značaja za civilnu zaštitu ostanu u upotrebljivom stanju.  
Da bi se obezbijedila stabilnost objekta, kao i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika obavezno je:
  1. U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br. 28/93, 27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekatageoloških istraživanja („Službeni list RCG“, br. 68/23) izraditi Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla, kojim se detaljno utvrđuju geološke, seizmološke i seizmotektonske karakteristike lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela tla lokacijena seizmičku pobudu, amplitudno – frekventivne karakteristike seizmičkog odziva, projektne seizmičke parametre za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1988/1NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmičku sigurnost objekta.
  2. U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br. 28/93, 27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja („Službeni list RCG“, br. 68/23) izraditi Elaborato inženjersko – geološkim karakteristikama tla, kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurnost objekata i defirencijalno slijeganje tla.
- Prilikom izrade projekata **Elektroinstalacija objekta**, koristiti sljedeće propise:
  - Zakon o energetici („Sl. list CG“ br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22);
  - Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG“ br. 34/14, 44/18) – pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne ili pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“ br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23).

- U postupku projektovanja Elektronske komunikacione infrastrukture poštovati sljedeće preporuke date na internet stranici Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore:

<https://equip.me/page/electronic-communications/ec-networks/development-of-technical-documents/content>

- Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije:  
<https://equip.me/page/electronic-communications/ec-networks/development-of-technical-documents/content>
- Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <http://geoportal.equip.me/>, preko koga sve zainteresovane strane mogu da zatraže od otvaranje korisničkog naloga kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br. 28/93, 27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekatageoloških istraživanja („Službeni list RCG“, br. 68/23) izraditi:

1. **Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla**, koji se detaljno utvrđuju geološke, seizmološke i seizmotektonske lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela tla lokacije na seizmičku pobudu, amplitudno – frekventivne karakteristike seizmičkog odziva, projektne seizmičke parametre za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1988/1NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmičku sigurnost objekta.
  2. **Elaborat o inženjersko – geološkim karakteristikama tla**, kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganje tla.
- Za Projekte koji pripadaju Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), neophodno je sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu, kod nadležnog organa za zaštitu životne sredine, u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), Zakonom o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 52/16 i 73/19), Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list Crne Gore“, br. 028/11, 001/14, 002/18) i Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Prijestonice Cetinje („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 017/21). Nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju projekta bez prethodno sprovedenog postupka.
  - Radi zaštite od požara planirani novi objekti moraju biti realizovani prema Zakonu o zaštiti i spašavanju i odgovarajućim tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima, tako da ukupnom realizacijom ne bude pogoršana ukupna protivpožarna bezbjednost prostora, a na slobodnom prostoru oko planiranih objekata mora biti ugrađena odgovarajuća hidrantska mreža prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. („Sl. list SFRJ“, br. 30/91).
  - Prilikom izrade investiciono – tehničke dokumentacije obavezna je izrada projekata ili elaborata zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima su definisane opasnosti od požara i eksplozija), planova zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno i na navedeno se moraju pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom.

- Tehničkom dokumentacijom predvidjeti propisane mjere zaštite od požara i zaštite na radu. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23), Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Sl. list RCG“, br. 6/1993) i Zakon o zapaljivim tečnostima i gasovima („Sl. list CG“, br. 26/10 i 48/15).
- Objekti pejzažne arhitekture javne namjene:
  - Zelenilo uz saobraćajnice / ZUS
  - Linearno zelenilo - drvoredi

Ozelenjavanje duž saobraćajnica, parking prostora i razdelnih traka, sprovodi se tzv. linearnom sadnjom. U kompozicionom smislu, ovo zelenilo se rješava tako da predstavlja "kičmeni stub" zelenih površina i služi za povezivanje naselja u jedinstven sistem zelenila. Ova kategorija zelenila pored estetske funkcije utiče na poboljšanje komfora tokom vožnje, sanitarno-higijenskih i mikroklimatskih uslova.

Prilikom ozelenjavanja obavezan uslov je:


- rastojanje između drvorednih sadnica od 5-10m,
- min. visina sadnice 2,5-3m,
- min. obim sadnice na visini 1m od 10-15cm,
- min. visina stabla do krošnje, bez grana, min. 2-2,2m ,
- otvori na pločnicima za sadna mjesta min. 1,0x1,0m (za sadnju na pločnicima),
- obezbijediti zaštitne ograde za sadnice u drvoredu (za sadnju na pločnicima),
- pri izboru vrsta za ulično zelenilo treba voditi računa da osim dekorativnih svojstava budu prilagođene uslovima rasta u uličnim profilima (otpornost na zbijenost tla, vodni kapacitet zemljišta, prašinu, gasove i sl).
- predvidjeti osvjetljenje zelene površine,
- predvidjeti hidrantsku mrežu,
- predvidjeti održavanje zelene površine.

Na mjestima gde je predviđena ova kategorija zelenila, a gdje prostorne i organizacione mogućnosti ne dozvoljavaju postavljanje drvorednih sadnica, ozelenjavanje vršiti u parteru na sljedeći način:

- parternim zelenilom, perenama i nižim vrstama čija visina ne prelazi visinu od 50cm, koje ne ometaju saobraćajne vizure,
- unošenjem vrtno-arhitektonskih elemenata (skulptura, fontana i td) u kombinaciji sa zelenilom i sl.
- U regulacionoj širini saobraćajnice, na mjestima gdje to prostor omogućava, projektom predvidjeti mjesta za odlaganje smeća - kontejnere.
- U skladu sa potrebama investitora projektom predvidjeti faznu izgradnju saobraćajnice.


Obradio:

Petar Martinović, dipl.ing.arh.





*Marija Proročić*  
**SEKRETARKA**  
 Marija Proročić, Mast.inž.arh.

**PRILOZI:**

- 
- Grafički prilozi iz planske dokumentacije (Detaljni urbanistički plan "Gruda – Donje Polje (Zona D)" moguće je preuzeti iz Registra planske dokumentacije koju vodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na internet stranici: <http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=CT>);
  - Izvodi iz planskog dokumenta (postojeće i planirano stanje) u dwg i tekstualnom formatu;
  - Uslovi priključenja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje, br. 3632 od 24.11.2023. godine u analognom formatu;
  - Uslovi priključenja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore br.0403-6871/2 od 22.11.2023.god. u digitalnom i analognom formatu;
  - Dopis d.o.o. „CEDIS“ Podgorica, br. 05-332/23-740/2 od 17.01.2024.god;
  - Listovi nepokretnosti br. 1075, 2989, 2988, 3162, 3286, 2579, 1822, 3720, 2285, 2286, 2850, 2848, 2847, 881, 3020, 3049, 3644, 249, 2602, 404, 1822, 3133, 1213, 1221, 13, 592, 2874, 3725 K.O.Cetinje I od 10.11.2023.god.;
  - Saobraćajno tehnički uslovi br. 016-335/23-740 od 16.11.2023., od Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj.

#### **NAPOMENA:**

- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23), Pravilnikom o načinu izrade tehničke dokumentacije za građenje objekta („Sl. list CG“, br. 44/18 i 43/19), Pravilnikom o načinu vršenja revizije glavnog projekta („Sl. list CG“, br. 18/18), kao i propisima koji regulišu izgradnju objekata.
- Prije podnošenja prijave građenja neophodno je riješiti imovinsko-pravne odnose i dostaviti dokaz (list nepokretnosti i kopiju plana).




**CRNA GORA**  
**PRIJESTONICA CETINJE**  
 Sekretarijat za uređenje prostora  
 i zaštitu životne sredine  
 Cetinje, 17.01.2024.god.  
 Broj: 05-332/23 - 740  
 Investitor: SEKRETARIJAT ZA  
 INVESTICIJE I ODRŽIVI RAZVOJ  
 PRIJESTONICE CETINJE  
 RAZ:1:750

Obradio:  
 Petar Martinović, dipl.ing.arh.

*P. Martinović*

Izgradnja novenove ulice u naselju Pod  
 Granicom, paralelna sa Vučedolskom ulicom,  
 na kat. parcelama i djelovima kat. parcela br.  
 4705/2, 4711/4, 4686/2, 3931/2, 3931/1,  
 3933/1, 3933/2, 4686/1, 3943, 3937/3, 3938/3,  
 3941, 3942, 3949/3, 3949/4, 3949/6, 3957/1,  
 3957/2, 3952, 3958, 4025, 4019/2, 4021/1,  
 4021/5, 4021/6, 4019/1, 4013/2, 4013/3, 4011,  
 4008/1, 4008/2, 4008/3, 4008/4, 4004, 4003,  
 4001, 4002, 4664/1, 4016/2, 4016/3, 4016/5 i  
 4016/6 K.O.Cetinje I, u zahvatu DUP-a „Gruda  
 - Donje Polje (Zona D)“ Cetinje.

*Marija Proročić*  
**SEKRETARKA**  
 Marija Proročić, Mast.inž.arh.



E E